विकिस्रोतः

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/മധ്യഭാഗഃ/അധ്യായഃ 72

സൂത ഉവാച

മനുഷ്യപ്രകൃതീന്ദേവാൻകീർത്യമാനാന്നിബോധത.

സംകർഷണോ വാസുദേവഃ പ്രദ്യുമ്നഃ സാംബ ഏവ ച..2,72.1..

അനിരുദ്ധശ്ച പഞ്ചൈതേ വംശവീരാഃ പ്രകീർത്തിതാഃ.

സപ്തർഷ്യഃ കുബേരശ്ച യജ്ഞേ മണിവരസ്തഥാ..2,72.2..

ശാലൂകിർനാരദശ്ചൈവ വിദ്വാന്ധന്വന്തരിസ്തഥാ.

നന്ദിനശ്ച മഹാദേവഃ സാലകായന ഏവ ച.

ആദിദേവ സ്തദാ വിഷ്ണുരേഭിശ്ച സഹ ദൈവതൈഃ..2,72.3..

ഋഷയ ഊചുഃ

വിഷ്ണുഃ കിമർഥം സംഭൂതഃ സ്മൃതാഃ സംഭൂതയഃ കതി.

ഭവിഷ്യാഃ കതി ചാന്യേ ച പ്രാദുർഭാവാ മഹാത്മനഃ..2,72.4..

ബ്രഹ്മക്ഷത്രേഷു ശസ്തേഷു കിമർഥമിഹ ജായതേ.

പുനഃ പുനർമനുഷ്യേഷു തന്നഃ പ്രബ്രൂഹി പൃച്ഛതാമ്..2,72.5..

വിസ്തരേണൈവ സർവാണി കർമാണി രിപുഘാതിനഃ..2,72.6..

ശ്രോതുമിച്ഛാമഹേ സമ്യഗ്വദ കൃഷ്ണസ്യ ധീമതഃ.

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/മധ്യഭാഗഃ

1. അധ്യായഃ 1
2. അധ്യായഃ 2
3. അധ്യായഃ 3
4. അധ്യായഃ 4
5. അധ്യായഃ 5
6. അധ്യായഃ 6
7. അധ്യായഃ 7
8. അധ്യായഃ 8
9. അധ്യായഃ 9
10. അധ്യായഃ 10
11. അധ്യായഃ 11
12. അധ്യായഃ 12
13. അധ്യായഃ 13
14. അധ്യായഃ 14
15. അധ്യായഃ 15
16. അധ്യായഃ 16
17. അധ്യായഃ 17
18. അധ്യായഃ 18
19. അധ്യായഃ 19
20. അധ്യായഃ 20
21. അധ്യായഃ 21
22. അധ്യായഃ 22
23. അധ്യായഃ 23
24. അധ്യായഃ 24

കർമണാമാനുപൂർവീം ച പ്രാദുർഭാവാശ്ച യേ പ്രഭോ..2,72.7..
യാ വാസ്യ പ്രകൃതിസ്താത താം ചാസ്മാന്വക്തുമർഹസി.
കഥം സ ഭഗവാന്വിഷ്ണുഃ സുരേഷ്വരിനിഷൂദനഃ..2,72.8..
വസുദേവകുലേ ധീമാന്വാസുദേവത്വമാഗതഃ.
അമരൈരാവൃതം പുണ്യം പുണ്യകൃദ്ഭിരലങ്കൃതമ്..2,72.9..
ദേവലോകം കിമുത്സൃജ്യ മർത്യലോകമിഹാഗതഃ.
ദേവമാനുഷയോർനേതാ ധാതുര്യഃ പ്രസവോ ഹരിഃ..2,72.10..
കിമർഥം ദിവ്യമാത്മാനം മാനുഷ്യേ സമവേശയത്.
യശ്ചക്രം വർത്തയത്യേകോ മനുഷ്യാണാം മനോമയമ്..2,72.11..
മാനുഷ്യേ സ കഥം ബുദ്ധിം ചക്രേ ചക്രഭൃതാം വരഃ.
ഗോപായന യഃ കുരുതേ ജഗതഃ സർവകാലികമ്..2,72.12..
സ കഥം ഗാം ഗതോ വിഷ്ണുർഗോപത്വമകരോത്പ്രഭുഃ.
മഹാഭൂതാനി ഭൂതാത്മാ യോ ദധാര ചകാര ഹ..2,72.13..
ശ്രീഗർഭഃ സ കഥം ഗർഭേ സ്ത്രിയാ ഭൂചരയാ വൃതഃ.
യേന ലോകാൻക്രമൈർജിത്വാ സശ്രീകാസ്ത്രിദശാഃ കൃതാഃ..2,72.14..
സ്ഥാപിതാ ജഗതോ മാർഗാസ്ത്രിക്രമം വപുരാഹൃതമ്.
ദദൗ ജിതാം വസുമതീം സുരാണാം സുരസത്തമഃ..2,72.15..
യേന സൈംഹം വപുഃ കൃത്വാ ദ്വിധാകൃത്വാ ച തത്പുനഃ.
പൂർവദൈത്യോ മഹാവീര്യോ ഹിരണ്യകശിപുർഹതഃ..2,72.16..
യഃ പുരാ ഹ്യനലോ ഭൂത്വാ ത്വൗർവഃ സംവർത്തകോ വിഭുഃ.
പാതാലസ്ഥോഽർണവഗതഃ പപൗ തോയമയം ഹവിഃ..2,72.17..
സഹസ്രചരണം ദേവം സഹസ്രാംശും സഹസ്രശഃ.

25. അധ്യായഃ 25
26. അധ്യായഃ 26
27. അധ്യായഃ 27
28. അധ്യായഃ 28
29. അധ്യായഃ 29
30. അധ്യായഃ 30
31. അധ്യായഃ 31
32. അധ്യായഃ 32
33. അധ്യായഃ 33
34. അധ്യായഃ 34
35. അധ്യായഃ 35
36. അധ്യായഃ 36
37. അധ്യായഃ 37
38. അധ്യായഃ 38
39. അധ്യായഃ 39
40. അധ്യായഃ 40
41. അധ്യായഃ 41
42. അധ്യായഃ 42
43. അധ്യായഃ 43
44. അധ്യായഃ 44
45. അധ്യായഃ 45
46. അധ്യായഃ 46
47. അധ്യായഃ 47
48. അധ്യായഃ 48
49. അധ്യായഃ 49
50. അധ്യായഃ 50
51. അധ്യായഃ 51
52. അധ്യായഃ 52
53. അധ്യായഃ 53
54. അധ്യായഃ 54
55. അധ്യായഃ 55
56. അധ്യായഃ 56
57. അധ്യായഃ 57
58. അധ്യായഃ 58
59. അധ്യായഃ 59
60. അധ്യായഃ 60
61. അധ്യായഃ 61
62. അധ്യായഃ 62
63. അധ്യായഃ 63
64. അധ്യായഃ 64

സഹസ്രശിരസം ദേവം യമാഹുർവൈ യുഗേ യുഗേ..2,72.18..
നാഭ്യരണ്യാം സമുദ്ഭൂതം യസ്യ പൈതാമഹം ഗൃഹമ്.
ഏകാർണവഗതേ ലോകേ തത്പങ്കജമപങ്കജമ്..2,72.19..
യേന തേ നിഹതാ ദൈത്യാഃ സംഗ്രാമേ താരകാമയേ.
സർവദേവമയം കൃത്വാ സർവായുധധരം വപുഃ..2,72.20..
മഹാബലേന വോത്സിക്തഃ കാലനേമിർനിപാതിതഃ.
ഉത്തരാംശേ സമുദ്രസ്യ ക്ഷീരോദസ്യാമൃതോദധേഃ.
യഃ ശേതേശശ്വതം യോഗമാച്ഛാദ്യ തിമിരം മഹത്..2,72.21..
സുരാരണീഗർഭമധത്ത ദിവ്യംതപഃപ്രകർഷാദദിതിഃ പുരായമ്.
ശക്രം ച യോ ദൈത്യഗണം ച രൂദ്ധംഗർഭാവമാനേന ഭൃശം ചകാര ഹ..2,72.22..
പദാനി യോ ലോകപദാനി കൃത്വാ ചകാര ദൈത്യാൻസലിലേശയാംസ്താൻ.
കൃത്വാ ച ദേവാംസ്ത്രിദിവസ്യ ദേവാംശ്ചക്രേ സുരേശം പുരുഹൂതമേവ..2,72.23..
ഗാർഹപത്യേന വിധിനാ അന്വാഹാര്യേണ കർമണാ..2,72.24..
അഗ്നിമാഹവനീയം ച വേദീം ചൈവ കുശം സ്രുവമ്.
പ്രോക്ഷണീയം ശ്രുതം ചൈവ ആവഭൃഥ്യം തഥൈവ ച..2,72.25..
അഥർഷീംശ്ചൈവ യശ്ചക്രേ ഹവ്യഭാഗപ്രദാന്മഖേ.
ഹവ്യാദാംശ്ച സുരാംശ്ചക്രേ കവ്യാദാംശ്ച പിതൄനപി.
ഭോഗാർഥം യജ്ഞവിധിനാ യോ യജ്ഞോ യജ്ഞകർമണി..2,72.26..
യൂപാൻസമിത്സ്രുവം സോമം പവിത്രം പരിധീനപി.
യജ്ഞിയാനി ച ദ്രവ്യാണി യജ്ഞിയാംശ്ച തഥാനലാൻ..2,72.27..
സദസ്യാന്യജമാനാംശ്ച ഹ്യശ്വമേധാൻക്രതുത്തമാൻ.
വിചിത്രാന്രാജസൂയദീൻപാരമേഷ്ഠ്യേന കർമണാ..2,72.28..
ഉദ്ഗാത്രാദീംശ്ച യഃ കൃത്വാ യജ്ഞാംല്ലോകാനനുക്രമമ്.
ക്ഷണാ നിമേഷാഃ കാഷ്ഠാശ്ച കലാസ്ത്രൈകാല്യമേവ ച..2,72.29..
മുഹൂർത്താസ്തിഥയോ മാസാ ദിനം സംവത്സരം തഥാ.
ഋതവഃ കാലയോഗാശ്ച പ്രമാണം ത്രിവിധം ത്രിഷു..2,72.30..

65. അധ്യായഃ 65
66. അധ്യായഃ 66
67. അധ്യായഃ 67
68. അധ്യായഃ 68
69. അധ്യായഃ 69
70. അധ്യായഃ 70
71. അധ്യായഃ 71
72. അധ്യായഃ 72
73. അധ്യായഃ 73
74. അധ്യായഃ 74

ആയുഃ ക്ഷേത്രാണ്യഥ ബലം ക്ഷണം യദ്രൂപസൗഷ്ഠവമ്.

മേധാവിത്വം ച ശൗര്യം ച ശാസ്ത്രസ്യേവ ച പാരണമ്..2,72.31..

ത്രയോ വർണാസ്ത്രയോ ലോകാസ്ത്രൈവിദ്യം പാവകാസ്ത്രയഃ.

ത്രൈകാല്യം ത്രീണി കർമാണി തിസ്രോ മാത്രാ ഗുണാസ്ത്രയഃ..2,72.32..

സൃഷ്ടാ ലോകേശ്വരാശ്ചൈവ യേന യേന ച കർമണാ.

സർവഭൂതഗണാഃ സൃഷ്ടാഃ സർവഭൂതഗണാത്മനാ..2,72.33..

ക്ഷണം സംധായ പൂർവേണ യോഗേന രമതേ ച യഃ.

ഗതാഗതാനാം യോ നേതാ സർവത്ര വിവിധേശ്വരഃ..2,72.34..

യോ ഗതിർദ്ധർമയുക്താനാമഗതിഃ പാപകർമണാമ്.

ചാതുർവർണ്യസ്യ പ്രഭവശ്ചാതുർവർണ്യസ്യ രക്ഷിതാ..2,72.35..

ചാതുർവിദ്യസ്യ യോ വേത്താ ചാതുരാശമ്യസംശ്രയഃ.

ദിഗന്തരം നഭോ ഭൂമിരാപോ വായുർവിഭാവസുഃ..2,72.36..

ചന്ദ്രസൂര്യദ്വയം ജ്യോതിര്യുഗേശാഃ ക്ഷണദാചരാഃ.

യഃ പരം ശ്രൂയതേ ദേവോ യഃ പരം ശ്രൂയതേ തപഃ..2,72.37..

യഃ പരം തമസഃ പ്രാഹുര്യഃ പരം പരമാത്മവാൻ.

ആദിത്യാദിസ്തു യോ ദേവോ യശ്ച ദൈത്യാന്തകോ വിഭുഃ..2,72.38..

യുഗാന്തേഷ്വന്തകോ യശ്ച യശ്ച ലോകാന്തകാന്തകഃ.

സേതുര്യോ ലോകസേതൂനാം മേധോ യോ മധ്യകർമണാമ്..2,72.39..

വേദ്യോ യോ വേദവിദുഷാം പ്രഭുര്യഃ പ്രഭവാത്മനാമ്.

സോമഭൂതസ്തു ഭൂതാനാമഗ്നിഭൂതോഽഗ്നിവർചസാമ്..2,72.40..

മനുഷ്യാണാം മനുർഭൂതസ്തപോഭൂതസ്തപസ്വിനാമ്.

വിനയോ നയതൃപ്താനാം തേജസ്തേജസ്വിനാമപി..2,72.41..

വിഗ്രഹോ വിഗ്രഹാണാം യോ ഗതിർഗതിമതാമപി.

ആകാശപ്രഭവോ വായുർവായുപ്രാണോ ഹുതാശനഃ..2,72.42..

ദേവാ ഹുതാശനപ്രാണാഃ പ്രാണോഽഗ്നേർമധുസൂദനഃ.

രസാച്ഛോണിതസംഭൂതിഃ ശോണിതാന്മാസമുച്യതേ..2,72.43..

മാംസാത്ത മേദസോ ജന്മ മേദസോഽസ്ഥി നിരുച്യതേ.

അസ്യ്ന്നോ മജ്ജാ സമഭവന്മജ്ജാതഃ ശുക്രസംഭവഃ..2,72.44..

ശുക്രാദ്ഗർഭഃ സമാഭവ ദ്രസമൂലേന കർമണാ.

തത്രാപാം പ്രഥമാവാപഃ സ സൗമ്യോ രാശിരുച്യതേ..2,72.45..

ഗർഭോഽശ്മസംഭവോ ജ്ഞേയോ ദ്വിതീയോ രാശിരുച്യതേ.

ശുക്രം സോമാത്മകം വിദ്യാദാർത്തവം പാവകാത്മകമ്..2,72.46..

ഭാവൗ രസാനുഗാവേതൗ വീര്യേ ച ശശിപാവകൗ.

കഫവർഗേ ഭവേച്ഛുക്രം പിത്തവർഗേ ച ശോണിതമ്..2,72.47..

കഫസ്യ ഹൃദയം സ്ഥാനം നാഭ്യാം പിത്തം പ്രതിഷ്ഠിതമ്.

ദേഹസ്യ മധ്യേ ഹൃദയം സ്ഥാനം തു മനസഃ സ്മൃതമ്..2,72.48..

നാഭിശ്ചോദര സംസ്ഥാ തു തത്ര ദേവോ ഹുതാശനഃ.

മനഃ പ്രജാപതിർജ്ഞേയഃ കഫഃ സോമോ വിഭാവ്യതേ..2,72.49..

പിത്തമഗ്നിഃ സ്മൃതോ ഹ്യേതദഗ്നീഷോമാത്മകം ജഗത്.

ഏവം പ്രവർത്തിതേ ഗർഭേ വൃത്തേ കർകന്ധുസംനിഭേ..2,72.50..

വായുഃ പ്രവേശനം ചക്രേ സംഗതഃ പരമാത്മനാ.

സ പഞ്ചധാ ശരീരസ്ഥോ വിദ്യതേ വർദ്ധയേത്പുനഃ..2,72.51..

പ്രാണാപാനൗ സമാനശ്ച ഹ്യുദാനോ വ്യാന ഏവ ച.

പ്രാണോഽസ്യ പരമാത്മാനം വർദ്ധയൻപരിവർത്തതേ..2,72.52..

അപാനഃ പശ്ചിമം കായമു ദാനോഽർദ്ധം ശരീരിണഃ.

വ്യാനോ വ്യാനീയതേ യേന സമാനഃ സർവസംധിഷു..2,72.53..

ഭൂതാവാപ്തിസ്തതസ്തസ്യ ജായതേന്ദ്രിയഗോചരാ.

പൃഥിവീ വായുരാകാശമാപോ ജ്യോതിശ്ച പഞ്ചമമ്..2,72.54..

സർവേദ്രിയനിവിഷ്ടാസ്തേ സ്വസ്വയോഗം പ്രചക്രിരേ.

പാർഥിവം ദേഹമാഹുസ്തു പ്രാണാത്മാനം ച മാരുതമ്..2,72.55..

ഛിദ്രാണ്യാകാശയോനീനി ജലാത്സ്രാവഃ പ്രവർത്തതേ.

ജ്യോതിശ്ചക്ഷുഷി കോഷ്ഠോഽസ്മാത്തേഷാം യന്നാമതഃ സ്മൃതമ്..2,72.56..

സംഗ്രാഹ്യ വിഷയാംശ്ചൈവ യസ്യ വീര്യാത്പ്രവർതിതാഃ.

ഇത്യേതാൻപുരുഷഃ സർവാൻസൃജത്യേകഃ സനാതനഃ..2,72.57..

നൈധന്യേഽസ്മിൻകഥം ലോകേ നരത്വം വിഷ്ണുരാഗതഃ.

ഏഷ നഃ സംശയോ ധീമന്നേഷ വൈ വിസ്മയോ മഹാൻ..2,72.58..

കഥം ഗതിർഗതിമതാമാപന്നോ മാനുഷീം തനുമ്.

ശ്രോതുമിച്ഛാമഹേ വിഷ്ണോഃ കർമാണി ച യഥാക്രമമ്..2,72.59..

ആശ്ചര്യം പരമം വിഷ്ണുർവേദൈർദേവൈശ്ച കഥ്യതേ.

വിഷ്ണോരുത്പത്തിമാശ്ചര്യ കഥയസ്വ മഹാമതേ..2,72.60..

ഏതദാശ്ചര്യമാഖ്യാതം കഥ്യതാം വൈ സുഖാവഹമ്.

പ്രഖ്യാതബലവീര്യസ്യ പ്രാദുർഭാവന്മഹാത്മനഃ.

കർമണാശ്ചര്യഭൂതസ്യ വിഷ്ണോഃ സത്ത്വമിഹോച്യതേ..2,72.61..

സൂത ഉവാച

അഹം വഃ കീർത്തയിഷ്യാമി പ്രാദുർഭാവം മഹാത്മനഃ..2,72.62..

യഥാ ബഭൂവ ഭഗവാന്മാനുഷേഷു മഹാതപാഃ.

ഭൃഗുസ്ത്രീവധദോഷേണ ഭൃഗുശാപേന മാനുഷേ..2,72.63..

ജായതേ ച യുഗാന്തേഷു ദേവകാര്യാർഥസിദ്ധയേ.

തസ്യ ദിവ്യാം തനും വിഷ്ണോർഗദതോ മേ നിബോധത..2,72.64..

യുഗധർമേ പരാവൃത്തേ കാലേ ച ശിഥിലേ പ്രഭുഃ.

കർത്തും ധർമവ്യവസ്ഥാനം ജായതേ മാനുഷേഷ്വിഹ.

ഭൃഗോഃ ശാപനിമിത്തേന ദേവാസുരകൃതേന ച..2,72.65..

ഋഷയ ഊചുഃ

കഥം ദേവാസുരകൃതേ തദ്വ്യാഹാരമവാപ്തവാൻ.

ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമോ വൃത്തം ദേവാസുരം കഥമ്..2,72.66..

സൂത ഉവാച

ദേവാസുരം യഥാവൃത്തം ബ്രുവതസ്തന്നിബോധത..2,72.67..

ഹിരണ്യകശിപുർദൈത്യസ്ത്രൈലോക്യം പ്രാക്പ്രശാസതി.

ബലിനാധിഷ്ഠിതം രാജ്യം പുനർലോകത്രയേ ക്രമാത്..2,72.68..

സഖ്യമാസീത്പരം തേഷാം ദേവാനാമസുരൈഃ സഹ.

യുഗാഖ്യാ ദശ സംപൂർണാ ഹ്യാസീദവ്യാഹതം ജഗത്..2,72.69..

നിദേശസ്ഥായിനശ്ചൈവ തയോർദേവാസുരാഭവൻ.

ബദ്ധേ ബലൗ വിവാദോഽഥ സംപ്രവൃത്തഃ സുദാരുണഃ..2,72.70..

ദേവാസുരാണാം ച തദാ ഘോരഃ ക്ഷയകരോ മഹാൻ.

തേഷാം ദ്വീപനിമിത്തം വൈ സംഗ്രാമാ ബഹവോഽഭവേൻ..2,72.71..

വരാഹേഽസ്മിന്ദശ ദ്വൗ ച ഷണ്ഡാമർകാന്തഗാഃ സ്മൃതാഃ.

നാമതസ്തു സമാസേന ശൃണുധ്വം താന്വിവക്ഷതഃ..2,72.72..

പ്രഥമോ നാരസിംഹസ്തു ദ്വിതീയശ്ചാപി വാമനഃ.

തൃതീയഃ സ തു വാരാഹശ്ചതുർഥോഽമൃതമന്ഥനഃ..2,72.73..

സംഗ്രാമഃ പഞ്ചമശ്ചൈവ സുഘോരസ്താരകാമയഃ.

ഷഷ്ഠോ ഹ്യാഡീബകസ്തേഷാം സപ്തമസ്ത്രൈപുരഃ സ്മൃതഃ..2,72.74..

അന്ധകാരോഽഷ്ടമസ്തേഷാം ധ്വജശ്ച നവമഃ സ്മൃതഃ.

വാർത്രശ്ച ദശമോ ഘോരസ്തതോ ഹാലാഹലഃ സ്മൃതഃ..2,72.75..

സ്മൃതോ ദ്വാദശകസ്തേഷാം ഘോരഃ കോലാഹലോഽപരഃ.

ഹിരണ്യകശിപുർദൈത്യോ നരസിംഹേന സൂദിതഃ..2,72.76..

വാമനേന ബലിർബദ്ധസ്ത്രൈലോക്യാക്രമണേ കൃതേ.

ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹതോ ദ്വന്ദ്വേ പ്രതിവാദേ ച ദൈവതേ..2,72.77..

മഹാബലോ മഹാസത്ത്വഃ സംഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ.

ദംഷ്ട്രയാ തു വരാഹേണ സ ദൈത്യസ്തു ദ്വിധാകൃതഃ..2,72.78..

പ്രഹ്ലാദോ നിർജിതോ യുദ്ധേ ഇന്ദ്രേണാമൃതമന്ഥനേ.

വിരോചനസ്തു പ്രാഹ്ലാദിർനിത്യമിന്ദ്രവധോദ്യതഃ..2,72.79..

ഇന്ദ്രേണൈവ സ വിക്രമ്യ നിഹതസ്താരകാമയേ.

ഭവാദവധ്യതാം പ്രാപ്യ വിശേഷാസ്ത്രാദിഭിസ്തു യഃ..2,72.80..

സ ജംഭോ നിഹതഃ ഷഷ്ഠേ ശക്രാവിഷ്ടേന വിഷ്ണുനാ.

അശക്നുവത്സു ദേവേഷു പരം സോഢുമദൈവതമ്..2,72.81..

നിഹതാ ദാനവാഃ സർവേ ത്രിപുരേ ത്ര്യംബകേണ തു.

അഥ ദൈത്യാഃ സുരാശ്ചൈവ രാക്ഷസാസ്ത്വന്ധകാരികേ..2,72.82..

ജിതാ ദേവമനുഷ്യേസ്തേ പിതൃഭിശ്ചൈവ സംഗതാഃ.

സവൃത്രാന്ദാനവാംശ്ചൈവ സംഗതാൻകൃത്സ്നശശ്ച താൻ..2,72.83..

ജഘ്നേ വിഷ്ണുസഹായേന മഹേന്ദ്രസ്തേന വർദ്ധിതഃ.

ഹതോ ധ്വജേ മഹേന്ദ്രേണ മയാഛത്രശ്ച യോഗവിത്..2,72.84..

ധ്വജലക്ഷം സമാവിശ്യ വിപ്രചിത്തിഃ മഹാനുജഃ.

ദൈത്യാംശ്ച ദാനവാംശ്ചൈവ സംഹതാൻകൃത്സ്നശശ്ച താൻ..2,72.85..

ജയദ്ധാലാഹലേ സർവൈർദേവൈഃ പരിവൃതോ വൃഷാ.

രജിഃ കോലാഹലേ സർവാന്ദൈത്യാൻപരിവൃതോഽജയത്..2,72.86..

യജ്ഞസ്യാവഭൃഥേ ജിത്വാ ഷണ്ഡാമകാരൈ തു ദൈവതൈഃ.

ഏതേ ദേവാസുരാ വൃത്താഃ സംഗ്രാമാ ദ്വാദശൈവ തു..2,72.87..

സുരാസുരക്ഷയകരാഃ പ്രജാനാ മശിവശ്ച ഹ.

ഹിരണ്യകശിപൂ രാജാ വർഷാണാമർബുദം ബഭൗ..2,72.88..

തഥാ ശതസഹസ്രാണി ഹ്യധികാനി ദ്വിസ്ഫതിഃ.

അശീതിശ്ച സഹസ്രാണി ത്രൈലോക്യസ്യേശ്വരോഽഭവത്..2,72.89..

പാരംപര്യേണ രാജാ തു ബലിർവർഷാർബുധം പുനഃ.

ഷഷ്ടിശ്ചൈവ സഹസ്രാണി ത്രിംശച്ച നിയുതാനി ച..2,72.90..

ബലേ രാജ്യാധികാരസ്തു യാവത്കാലം ബഭൂവ ഹ.

പ്രഹ്ലാദോ നിർജിതോഽഭൂച്ച താവത്കാലം സഹാസുരൈഃ..2,72.91..

ഇന്ദ്രാസ്ത്രയസ്തേ വിഖ്യാതാ ഹ്യസുരാണാം മഹൗ ജസഃ.

ദൈത്യസംസ്ഥമിദം സർവമാസീദ്ദശയുഗം കില..2,72.92..

അശപത്തു തതഃ ശുക്രോ രാഷ്ട്രം ദശയുഗം പുനഃ.

ത്രൈലോക്യമിദമവ്യഗ്രം മഹേന്ദ്രോ ഹ്യഭ്യയാദ്ബലേഃ..2,72.93..

പ്രഹ്ലാദസ്യ ഹൃതേ തസ്മിംസ്ത്രൈലോക്യേ കാലപര്യയാത്.

പര്യായേണൈവ സംപ്രാപ്തം ത്രൈലോക്യം പാകശാസനമ്..2,72.94..

തതോऽസുരാൻപരിത്യജ്യ യജ്ഞോ ദേവാനുപാഗമത്.

യജ്ഞേ ദേവാനഥ ഗതേ കാവ്യം തേ ഹ്യസുരാം ബ്രുവൻ..2,72.95..

കിം തന്നോ മിഷതാം രാഷ്ട്രം ത്യക്ത്വാ യജ്ഞഃ സുരാൻഗതഃ.

സ്ഥാതും ന ശക്നുമോ ഹ്യദ്യ പ്രവിശാമ രസാതലമ്..2,72.96..

ഏവമുക്തോऽബ്രവീദേതാന്വിഷണ്ണഃ സാംത്വയൻഗിരാ.

മാഭൈഷ്ട ധാരയിഷ്യാമി തേജസാ സ്വേന വഃ സുരാഃ..2,72.97..

വൃഷ്ടിരോഷധയശ്ചൈവ രസാ വസ്തു ച യത്പരമ്.

കൃത്സ്നാനി ഹ്യപി തിഷ്ഠന്തു പാപസ്തേഷാം സുരേഷു വൈ..2,72.98..

യുഷ്മദർഥം പ്രദാസ്യാമി തത്സർവ ധാര്യതേ മയാ.

തതോ ദേവാസുരാന്ദൃഷ്ട്വാ ധൃതാൻകാവ്യേന ധീമതാ..2,72.99..

അമന്ത്രയംസ്തദാ തേ വൈ സംവിഘ്നാ വിജിഗീഷയാ.

ഏഷ കാവ്യ ഇദം സർവം വ്യാവർത്തയതി നോ ബലാത്..2,72.100..

സാധു ഗച്ഛാമഹേ തൂർണം യാവന്നാപ്യായയേത്തു താൻ.

പ്രസഹ്യ ഹത്വാ ശിഷ്ടാംസ്തു പാതാലം പ്രാപയാമഹേ..2,72.101..

തതോ ദേവാസ്തു സംരബ്ധാ ദാനവാനഭിസൃത്യ വൈ.

ജഘ്നുസ്തൈർവധ്യമാനാസ്തേ കാവ്യമേവാഭിദുദ്രുവുഃ..2,72.102..

തതഃ കാവ്യസ്തു താന്ദൃഷ്ട്വാ തൂർണം ദേവൈരഭിദ്രുതാൻ.

സമാരക്ഷത സംത്രസ്താന്ദേവേഭ്യസ്താന്ദിതേഃ സുതാൻ..2,72.103..

കാവ്യോ ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥിതാന്ദേവാംസ്തത്ര ദൈവമചിന്തയത്.

താനുവാച തതോ ധ്യാത്വാ പൂർവവൃത്തമനുസ്മരൻ..2,72.104..

ത്രൈലോക്യം വിജിതം സർവം വാമനേന ത്രിഭിഃക്രമൈഃ.

ബലിർബദ്ധോ ഹതോ ജംഭോ നിഹതശ്ച വിരോചനഃ..2,72.105..

മഹാസുരാ ദ്വാദശസു സംഗ്രാമേഷു സുരൈർഹതാഃ.

തൈസ്തൈരുപായൈർഭൂയിഷ്ഠാ നിഹതാ യേ പ്രധാനതഃ..2,72.106..

കിഞ്ചിച്ഛിഷ്ടാസ്തു വൈ യൂയം യുദ്ധേ സ്വല്പേ തു വൈ സ്വയമ്.

നീതിം വോ ഹി വിധാസ്യാമി കാലഃ കശ്ചിത്പ്രതീക്ഷ്യതാമ്..2,72.107..

യാസ്യാമ്യഹം മഹാദേവം മന്ത്രാർഥേ വിജയായ ച.

അഗ്നിമാപ്യായയേദ്ധോതാ മേത്രൈരേഷ ദഹിഷ്യതി..2,72.108..

തതോ യാസ്യാമ്യഹം ദേവം മന്ത്രാർഥേ നീലലോഹിതമ്.

യുഷ്മാനനുഗ്രഹീഷ്യാമി പുനഃ പശ്ചാദിഹാഗതഃ..2,72.109..

യൂയം തപശ്ചരധ്വം വൈ സംവൃതാ വൽകലൈർവനേ.

ന വൈ ദേവാ വാധിഷ്യന്തി യാവദാഗമനം മമ..2,72.110..

അപ്രതീപാംസ്തതോ മന്ത്രാന്ദേവാത്പ്രാപ്യ മഹേശ്വരാത്.

യോത്സ്യാമഹേ പുനർദേവാംസ്തതഃ പ്രാപ്സ്യഥ വൈ ജയമ്..2,72.111..

തതസ്തേ കൃതസംവാദാ ദേവാനൂചുസ്തതോഽസുരാഃ.

ന്യസ്തശസ്ത്രാ വയം സർവേ ലോകാന്യൂയം ക്രമന്തു വൈ..2,72.112..

വയം തപശ്ചരിഷ്യാമഃ സംവൃത്താ വൽകലൈർവനേ.

പ്രഹ്ലാദസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ സത്യാനുവ്യാഹൃതം തു തത്..2,72.113..

തതോ ദേവാ ന്യവർത്തന്ത വിജ്വരാ മുദിതാശ്ച ഹ.

ന്യസ്തശസ്ത്രേഷു ദൈത്യേഷു സ്വാന്വൈ ജഗ്മുര്യഥാഗതാൻ..2,72.114..

തതസ്താനബ്രവീത്കാവ്യഃ കഞ്ചിത്കാലം പ്രതീക്ഷ്യതാമ്.

നിരുത്സുകാസ്തപോയുക്താഃ കാലഃ കാര്യാർഥസാധകഃ..2,72.115..

പിതുർമമാശ്രമസ്ഥാ വൈ സംപ്രതീക്ഷത ദാനവാഃ.

സ സംദിശ്യാസുരാൻകാവ്യോ മഹോദേവം പ്രപദ്യ ച..2,72.116..

പ്രണമ്യൈവമുവാചായം ജഗത്പ്രഭവമീശ്വരമ്.

മന്ത്രാനിച്ഛാമി ഹേ ദേവ യേ ന സംതി ബൃഹസ്പതൗ..2,72.117..

പരാഭവായ ദേവാനാമസുരേഷ്വഭയാവഹാൻ.

ഏവമുക്തോഽബ്രവീദ്ദേവോ മന്ത്രാനിച്ഛസി വൈ ദ്വിജ..2,72.118..

വ്രതം ചര മയോദ്ദിഷ്ടം ബ്രഹ്മചാരീ സമാഹിതഃ.

പൂർമം വർഷസഹസ്രം വൈ കുണ്ഡധൂമമവാക്ശിരാഃ..2,72.119..

യദി പാസ്യതി ഭദ്രം തേ മത്തോ മന്ത്രമവാപ്സ്യസി.

തഥോക്തോ ദേവദേവേന സ ശുക്രസ്തു മഹാതപാഃ..2,72.120..

പാദൗ സംസ്പൃശ്യ ദേവസ്യ ബാഢമിത്യഭാഷത.

വ്രതം ചരാമ്യഹം ദേവ യഥോദ്ദിഷ്ടോഽസ്മി വൈപ്രഭോ..2,72.121..

തതോ നിയുക്തോ ദേവേന കുണ്ഡധാരോഽസ്യ ധൂമകൃത്.

അസുരാണാം ഹിതാർഥായ തസ്മിഞ്ഛുക്രേ ഗതേ തദാ..2,72.122..

മന്ത്രാർഥം തത്ര വസതി ബ്രഹ്മ ചര്യം മഹേശ്വരേ.

തദ്ബുദ്ധ്വാ നീതിപൂർവം തു രാഷ്ട്രം ന്യസ്തം തദാസുരൈഃ..2,72.123..

തസ്മിഞ്ഛിദ്രേ തദാമർഷാദ്ദേവാസ്താൻസമഭിദ്രവൻ.

പ്രഗൃഹീതായുധാഃ സർവേ ബൃഹസ്പതിപുരോഗമാഃ..2,72.124..

ദൃഷ്ട്വാസുരഗണാ ദേവാൻപ്രഗൃഹീതായുധാൻപുനഃ.

ഉത്പേതുഃ സഹസാ സർവേ സംത്രസ്താസ്തേ തതോഽഭവൻ..2,72.125..

ന്യസ്തേ ശസ്ത്രേഽഭയേ ദത്തേ ഹ്യാചാര്യേ വ്രതമാസ്ഥിതേ.

സംത്യജ്യ സമയം ദേവാസ്തേ സപത്നജിഘാംസവഃ..2,72.126..

അനാചാര്യാസ്തു ഭദ്രം വോ വിശ്വസ്താസ്തപസേ സ്ഥിതാഃ.

ചീരവൽകാജിനധരാ നിഷ്ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാഃ..2,72.127..

രണേ വിജേതും ദേവാന്വൈ ന ശക്ഷ്യാമഃ കഥഞ്ചന.

അയുദ്ധേന പ്രപദ്യാമഃ ശരണം കാവ്യമാതരമ്..2,72.128..

പ്രാപദ്യന്ത തതോ ഭീതാസ്തയാ ചൈവ തദാഭയമ്.

ദത്തം തേഷാം തു ഭീതാനാം ദൈത്യാനാമഭയാർഥിനാമ്..2,72.129..

തയാ ചാഭ്യുപപന്നാംസ്താന്ദൃഷ്ട്വാ ദേവാസ്തദാസുരാൻ.

അഭിജഘ്നുഃ പ്രസഹ്യൈതാന്വിചാര്യ ച ബലാബലമ്..2,72.130..

തത സ്താന്വധ്യമാനാംസ്തു ദേവൈർദൃഷ്ട്വാസുരാംസ്തദാ.

ദേവീ ക്രുദ്ധാബ്രവീദേനാനനിന്ദ്രത്വം കരോമ്യഹമ്..2,72.131..

സംസ്തഭ്യ ശീഘ്രം സംരംഭാദിന്ദ്രം സാഭ്യചരത്തതഃ.

തതഃ സംസ്തംഭിതം ദൃഷ്ട്വാ ശക്രം ദേവാസ്തു മൂഢവത്..2,72.132..

വ്യദ്രവന്ത തതോ ഭീതാ ദൃഷ്ട്വാ ശക്രം വശീകൃതമ്.

ഗതേഷു സുരസംഘേഷു വിഷ്മുരിന്ദ്രമഭാഷത..2,72.133..

മാം ത്വം പ്രവിശ ഭദ്രം തേ നേഷ്യാമി ത്വാം സുരേശ്വര.

ഏവമുക്തസ്തതോ വിഷ്ണുഃ പ്രവിവേശ പുരന്ദരഃ..2,72.134..

വിഷ്മുനാ രക്ഷിതം ദൃഷ്ട്വാ ദേവീ ക്രുദ്ധാ വചോഽവദത്.

ഏഷാ ത്വാം വിഷ്ണുനാ സാർദ്ധ ദഹാമി മഘവൻബലാത്..2,72.135..

മിഷതാ സർവഭൂതാനാം ദൃശ്യതാം മേ തപോബലമ്.

തയാഭിഭൂതൗ തൗ ദേവാവിന്ദ്രാവിഷ്ണൂ ജജല്പതുഃ..2,72.136..

കഥം മുച്യേവ സഹിതൗ വിഷ്ണുരിന്ദ്രമഭാഷത.

ഇന്ദ്രോഽബ്രവീജ്ജഹി ഹ്യേനാം യാവന്നോ ന ദഹേ ദ്വിഭോ..2,72.137..

വിശേഷേണാഭിഭൂതോഽഹമിമാം തജ്ജഹി മാചിരമ്.

തതഃ സമീക്ഷ്യ താം വിഷ്ണുഃ സ്ത്രീവധം കർത്തുമാസ്ഥിതഃ..2,72.138..

അഭിധ്യായ തതശ്ശക്രമാപന്നം സത്വരം പ്രഭുഃ.

തസ്യാഃ സംത്വരമാണായാഃ ശീഘ്രങ്കാരീ മുരാരിഹാ..2,72.139..

ത്രിധാ വിഷ്ണുസ്തതോ ദേവഃ ക്രൂരം ബുദ്ധ്വാ ചികീർഷിതമ്.

ക്രുദ്ധസ്തദസ്ത്രമാവിധ്യ ശിരശ്ചിച്ഛേദ മാധവഃ..2,72.140..

തം ദൃഷ്ട്വാ സ്ത്രീവധം ഘോരം ചുകോപ ഭൃഗുരീശ്വരഃ.

തതോഽഭിശപ്തോ ഭൃഗുണാ വിഷ്ണുർഭാര്യാവധേ തദാ..2,72.141..

യസ്മാത്തേ ജാനതാ ധർമമവധ്യാ സ്ത്രീ നിഷൂദിതാ.

തസ്മാത്ത്വം സപ്തകൃത്വോ വൈ മനുഷ്യേഷു പ്രപദ്യസേ..2,72.142..

തതസ്തേനാഭിശാപേന നഷ്ടേ ധർമേ പുനഃ പുനഃ.

സർവലോക ഹിതാർഥായ ജായതേ മാനുഷേഷ്വിഹ..2,72.143..

അനുവ്യാഹൃത്യ വിഷ്മും സ തദാദായ ശിരഃ സ്വയമ്.

സമാനീയ തതഃ കായേ സമായോജ്യേദമബ്രവീത്..2,72.144..

ഏതാം ത്വാം വിഷ്ണുനാ സത്യം ഹതാം സംജീവയാമ്യഹമ്.

യദി കൃത്സ്നോ മയാ ധർമശ്ചരിതോ ജ്ഞായതേഽപി വാ..2,72.145..

തേന സത്യേന ജീവസ്വ യദി സത്യം ബ്രവീമ്യഹമ്.

സത്യാഭിവ്യഹൃതാത്തസ്യ ദേവീ സംജീവിതാ തദാ..2,72.146..

തദാ താം പ്രോക്ഷ്യ ശീതാഭിരദ്ഭിർജീവേതി സോഽബ്രവീത്.

തതസ്താം സർവഭൂതാനാം ദൃഷ്ട്വാ സുപ്തോത്ഥിതാമിവ..2,72.147..

സാധുസാധ്വിത്യദൃശ്യാനാം വാചസ്താഃ സസ്വനുർദിശഃ.

ദൃഷ്ട്വാ സംജീവിതാമേവം ദേവീം താം ഭൃഗുണാ തദാ..2,72.148..

മിഷതാം സർവഭൂതാനാം തദദ്ഭുതമിവാഭവത്.

അസംഭ്രാന്തേന ഭൃഗുണാ പത്നീ സംജീവിതാം തതഃ..2,72.149..

ദൃഷ്ട്വാ ശക്രോ ന ലേഭേഽഥ ശർമ കാവ്യഭയാത്തതഃ.

പ്രജാഗരേ തതശ്ചേന്ദ്രോ ജയന്തീമാത്മനഃ സുതാമ്..2,72.150..

പ്രോവാച മതിമാന്വാക്യം സ്വാം കന്യാം പാകശാസനഃ.

ഏഷ കാവ്യോ ഹ്യനിന്ദ്രായ ചരതേ ദാരുണം തപഃ..2,72.151..

തേനാഹം വ്യാകുലഃ പുത്രി കൃതോ ധൃതിമനാ ദൃഢമ്.

ഗച്ഛ സംഭാവയസ്വൈനം ശ്രമാപനയനൈഃ ശുഭേ..2,72.152..

തൈസ്തൈർമനോഽനുകൂലൈശ്ച ഹ്യുപചാരൈരതന്ദ്രിതാ.

ദേവീ സാരീന്ദ്രദുഹിതാ ജയന്തീ ശുഭചാരിണീ..2,72.153..

സുസ്വരൂപധരാഗാത്തം ദുർവഹം വ്രതമാസ്ഥിതമ്.

പിത്രാ യഥോക്തം വാക്യം സാ കാവ്യേ കൃതവതീ തദാ..2,72.154..

ഗീർഭിശ്ചൈവാനുകൂലാഭിഃ സ്തുവന്തീ വൽഗുഭാഷിണീ.

ഗാത്രസംവാഹനൈഃ കാലേ സേവമാനാ ത്വചാസുഖൈഃ..2,72.155..

ശുശ്രൂഷന്ത്യനുകൂലാ ച ഉവാസ ബഹുലാഃ സമാഃ.

പൂർണം ധൂമവ്രതേ ചാപി ഘോരേ വർഷസഹസ്രകേ..2,72.156..

വരേണ ച്ഛന്ദയാമാസ കാവ്യം പ്രീതോഽഭവസ്തദാ.

ഏവം വ്രതം ത്വയൈകേന ചീർണം നാന്യേന കേന ചിത്..2,72.157..

തസ്മാത്ത്വം തപസാ ബുദ്ധ്യാ ശ്രുതേന ച ബലേന ച.

തേജസാ വാപി വിബുധാൻസർവാനഭിഭവിഷ്യസി..2,72.158..

യച്ച കിഞ്ചിന്മമബ്രഹ്മ വിദ്യതേ ഭൃഗുനന്ദന.

സാംഗ ച സരഹസ്യം ച യജ്ഞോപനിഷദസ്തഥാ..2,72.159..
പ്രതിഭാതി തേ സർവം തദ്വാച്യം തു ന കസ്യചിത്.
സർവാഭിഭാവീ തേന ത്വം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠോ ഭവിഷ്യസി..2,72.160..
ഏവം ദത്ത്വാ വരം തസ്മൈ ഭാർഗവായ ഭവഃ പുനഃ.
പ്രജേശത്വം ധനേശത്വമവധ്യത്വം ച വൈ ദദൗ..2,72.161..
ഏതാംല്ലബ്ധ്വാ വരാൻകാവ്യഃ സംപ്രഹൃഷ്ടതനൂരുഹഃ.
ഹർഷാത്പ്രാദുർബഭൗ തസ്യ ദിവ്യം സ്തോത്രം മഹേശിതുഃ..2,72.162..
തദാ തിര്യക്സ്ഥിതസ്ത്വേവം തുഷ്ടുവേ നീലലോഹിതമ്.
നമോഽസ്തു ശിതികണ്ഠായ സുരാദ്യായ സുവർചസേ..2,72.163..
ലേലിഹാനായ ലേഹ്യായ വത്സരായ ജഗത്പതേ.
കപർദിനേ ഹ്യൂർദ്ധ്വരോമ്ണേ ഹര്യക്ഷവരദായ ച..2,72.164..
സംസ്തുതായ സുതീർഥായ ദേവദേവായ രംഹസേ.
ഉഷ്ണീഷിണേ സുവക്ത്രായ സഹസ്രാക്ഷായ മീഢുഷേ..2,72.165..
വസുരേതായ രുദ്രായ തപസേ ചീരവാസസേ.
നിസ്വായ മുക്തകേശായ സേനാന്യേ രോഹിതായ ച..2,72.166..
കവയേ രാജവൃദ്ധായ തക്ഷകക്രീഡനായ ച.
ഗിരിശായാർകനേത്രായ യതയേ ചാജ്യപായ ച..2,72.167..
സുവൃത്തായ സുഹസ്തായ ധന്വിനേ ഭാർഗവായ ച.
സഹസ്രബാഹവേ ചൈവ സഹസ്രാമലചക്ഷുഷേ..2,72.168..
സഹസ്രകുക്ഷയേ ചൈവ സഹസ്രചരണായ ച.
സഹസ്രശിരസേ ചൈവ ബഹുരൂപായ വേധസേ..2,72.169..
ഭവായ വിശ്വരൂപായ ശ്വേതായ പുരുഷായ ച.
നിഷങ്ഗിണേ കവചിനേ സൂക്ഷ്മായ ക്ഷപണായ ച..2,72.170..
താമ്രായ ചൈവ ഭീമായ ഉഗ്രായ ച ശിവായ ച.
മഹാദേവായ സർവായ വിശ്വരൂപശിവായ ച..2,72.171..
ഹിരണ്യായ വസിഷ്ഠായ വർഷായ മധ്യമായ ച.

ധാമ്നേ ചൈവ പിശങ്ഗായ പിങ്ഗലായാരുണായ ച..2,72.172..

പിനാകിനേ ചേഷുമതേ ചിത്രായ രോഹിതായ ച.

ദുന്ദുഭ്യായൈകപാദായ അർഹായ ബുദ്ധയേ തഥാ.

മൃഗവ്യാധായ സർവായ സ്ഥാണവേ ഭീഷണായ ച..2,72.173..

ബഹുരൂപായ ചോഗ്രായ ത്രിനേത്രായേശ്വരായ ച.

കപിലായൈകവീരായ മൃത്യവേ ത്ര്യംബകായ ച..2,72.174..

വാസ്തോഷ്പതേ പിനാകായ ശങ്കരായ ശിവായ ച.

ആരണ്യായ ഗൃഹസ്ഥായ യതിനേ ബഹ്മചാരിണേ..2,72.175..

സാംഖ്യായ ചൈവ യോഗായ ധ്യാനിനേ ദീക്ഷിതായ ച.

അന്തർഹിതായ സർവായ തപ്യായ വ്യാപിനേ തഥാ..2,72.176..

ബുദ്ധായ ചൈവ ശുദ്ധായ മുക്തായ കേവലായ ച.

രോധസേ ചൈകിതാനായ ബ്രഹ്മിഷ്ഠായ മഹാർഷയേ..2,72.177..

ചതുഷ്പാദായ മേധ്യായ വർമിണേ ശീഘ്രഗായ ച.

ശിഖണ്ഡിനേ കപാലായ ദണ്ഡിനേ വിശ്വമേധസേ..2,72.178..

അപ്രതീതായ ദീപ്തായ ഭാസ്കരായ സുമേധസേ.

ക്രൂരായ വികൃതായൈവ ബീഭത്സായ ശിവായ ച..2,72.179..

ശുചയേ പരിധാനായ സദ്യോജാതായ മൃത്യവേ.

പിശിതാശായ ശർവായ മേഘായ വൈദ്യുതായ ച..2,72.180..

ദക്ഷായ ച ജഘന്യായ ലോകാനാമീശ്വരായ ച.

അനാമയായ ചേധ്മായ ഹിരണ്യായൈകചക്ഷുഷേ..2,72.181..

ശ്രേഷ്ഠായ വാമദേവായ ഈശാനായ ച ധീമതേ.

മഹാകല്പായ ദീപ്തായ രോദനായ ഹസായ ച..2,72.182..

ദൃഢധന്വിനേ കവചിനേ രഥിനേ ച വരൂഥിനേ.

ഭൃഗുനാഥായ ശുക്രായ ഗഹ്വരിഷ്ഠായ ധീമതേ..2,72.183..

അമോഘായ പ്രശാന്തായ സദാ വിപ്രപ്രിയായ ച.

ദിഗ്വാസഃ കൃത്തിവാസായ ഭഗഘ്നായ നമോഽസ്തു തേ..2,72.184..

പശൂനാം പതയേ ചൈവ ഭൂതാനാം പതയേ നമഃ.

പ്രഭവേ ഋഗ്യജുഃസാമ്നേ സ്വാഹായൈ ച സുധായ ച..2,72.185..

വഷട്കാരതമായൈവ തുഭ്യം മന്ത്രാത്മനേ നമഃ.

സ്രഷ്ട്രേ ധാത്രേ തഥാ കർത്രേ ഹർത്രേ ച ക്ഷപണായ ച..2,72.186..

ഭൂതഭവ്യഭവേശായ തുഭ്യം കർമാത്മനേ നമഃ.

വസവേ ചൈവ സാധ്യായ രുദ്രാദിത്യാശ്വിനായ ച..2,72.187..

വിശ്വായ മരുതേ ചൈവ തുഭ്യം ദേവാത്മനേ നമഃ.

അഗ്നീഷോമവിധിജ്ഞായ പശുമന്ത്രൗഷധായ ച..2,72.188..

ദക്ഷിണാവഭൃഥായൈവ തുഭ്യം യജ്ഞാത്മനേ നമഃ.

തപസേ ചൈവ സത്യായ ത്യാഗായ ച ശമായ ച..2,72.189..

അഹിംസായാഥ ലോഭായ സുവേഷായാനിശായ ച.

സർവഭൂതാത്പ്രഭൂതായ തുഭ്യം യോഗാത്മനേ നമഃ..2,72.190..

പൃഥിവ്യൈ ചാന്തരിക്ഷായ മഹാസേ ത്രിദിവായ ച.

ജനസ്തപായ സത്യായ തുഭ്യം ലോകാത്മനേ നമഃ..2,72.191..

അവ്യക്തായാഥ മഹതേ ഭൂതായൈവേന്ദ്രിയായ ച.

തന്മാത്രായാഥ മഹതേ തുഭ്യം തത്ത്വാത്മനേ നമഃ..2,72.192..

നിത്യായ ചാപ്യലിങ്ഗായ സൂക്ഷ്മായ ചേതരായ ച.

ശുദ്ധായ വിഭവേ ചൈവ തുഭ്യം നിത്യാത്മനേ നമഃ..2,72.193..

നമസ്തേ ത്രിഷു ലോകേഷു സ്വരന്തേഷു ഭുവാദിഷു.

സത്യാന്തമഹരാദ്യേഷു ചതുർഷു ച നമോഽസ്തു തേ..2,72.194..

നാമസ്തോത്രേ മയാ ഹ്യസ്മിന്യദസദ്വ്യാഹൃതം പ്രഭോ.

മദ്ഭക്ത ഇതിബ്രഹ്മണ്യ സർവം തത്ക്ഷന്തുമർഹസി..2,72.195..

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡേ മഹാപുരാണേ വായുപ്രോക്തേ മധ്യമഭാഗേ തൃതീയ ഉപോദ്ധാതപാദേ സ്തവസമാപ്തിർനാമ ദ്വിസപ്തതിതമോഽധ്യായഃ..72..

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/മധ്യഭാഗഃ/അധ്യായഃ_72&oldid=73795" ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

9 ജുലൈ 2016 (തമേ) ദിനാങ്കേ 08:20 സമയേ അന്തിമപരിവർതനം ജാതമ്

പാഠഃ ക്രിയേടിവ കാ'മൻസ ഐട്രിബ്യൂശന/ശേയര-അലാഇക അഭിജ്ഞാപത്രസ്യ അന്തർഗതതയാ ഉപലബ്ധഃ അസ്തി; അന്യാഃ സംസ്ഥിത്യഃ അപി സന്തി . അധികം ജ്ഞാതുമ് അത്ര ഉപയോഗസ്യ സംസ്ഥിതിം പശ്യതു .